



KOŠARKAŠKI SAVEZ CRNE GORE

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE ZA MINI BASKET SEZONA 2026/27

Sadržaj

UVODNE ODREDBE	3
SISTEM TAKMIČENJA LIGA MLADIH 2026/27- DJEČACI	5
I TEHNIČKI NORMATIVI	12
II PRAVILA ZA EKIPE, TRENERE I SLUŽBENA LICA	
III PRAVILA ZA SUDIJE, DELEGATE, POMOĆNE SUDIJE I STATISTIČARE	
IV DUŽNOSTI ORGANIZATORA UTAKMICE	
V TOK UTAKMICE	
VI ODREĐIVANJE PLASMANA	
VII ŽALBE	
VIII KAZNE ODREDBE	
• ORGANIZACIJA UTAKMICE	
• NESPORTSKO PONAŠANJE GLEDALACA ZA VRIJEME UTAKMICE	
• FIZIČKI NAPAD GLEDALACA	
• NESPORTSKO PONAŠANJE IGRAČA, TRENERA I SLUŽBENIH KLUPSKIH LICA (doktora, fizioterapeuta, službenog predstavnika kluba, odgovornih osoba kluba)	
IX FINANSIJSKE ODREDBE	
X ZAVRŠNE ODREDBE	

Na osnovu člana 4. Pravilnika o takmičenju Košarkaškog saveza Crne Gore, Upravni odbor KSCG na sjednici održanoj 28.04.2026. godine usvojio je

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE ZA MINI BASKET KSCG – LIGE MLADIH ZA ZA SEZONU 2026/2027

UVODNE ODREDBE

Ovim Propozijama za takmičenje (u daljem u tekstu: Propozicije) Košarkaški savez Crne Gore (u daljem u tekstu: KSCG) uređuje i propisuje odredbe o takmičenju u Prvenstvu Crne Gore u Mini Basketu KSCG (u daljem u tekstu: MB) a posebno uređuje:

1. Tehničke normative,
2. Pravila za ekipe, trenere i službena lica,
3. Pravila za sudije, delegate, pomoćne sudije i statističare,
4. Dužnosti organizatora utakmice,
5. Tok utakmice,
6. Određivanje plasmana,
7. Žalbe,
8. Kaznene odredbe,
 - Organizacija utakmice
 - Nesportsko ponašanje gledaoca za vrijeme utakmice
 - Fizički napad gledaoca
 - Nesportsko ponašanje igrača, trenera i službenih predstavnika kluba i ostalih klupskih lica,
 - Nesavjesno obavljanje dužnosti delegata, slab i nestručan rad sudija, kontrora i pomoćnih sudija
9. Finansijske odredbe
10. Završne odredbe

Član 1.

Propozije za takmičenje za mlađe kategorije predstavljaju osnovni propis za takmičenje u prvenstvu Crne Gore u MB- KSCG. Godišta se računaju od 01.01 do 31.12. Pravo nastupa djevojčica sa dječacima može biti realizovano u kategoriji Mini Basket.

Član 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod, osim kada je za pojedino pitanje izričito naznačeno drugačije.

Član 3.

MB košarkaška liga (u daljem tekstu MB) je jedino košarkaško takmičenje u Mini Basketu za mlade kategorije na nivou Crne Gore. Na osnovu plasmana u turniskom takmičenju dobija se prvak Crne Gore po godištima.

Član 4.

Takmičenjem u MB rukovodi Komesar lige koga određuje Upravni odbor KSCG. Komesar odlučuje o disciplinskim prekršajima vezenim za takmičenje koji nijesu u nadležnosti Disciplinske komisije KSCG.

Komesar ima prava i dužnosti utvrđene Pravilnikom o takmičenju KSCG, Propozicijama o takmičenju za MB i Disciplinskim pravilnikom KSCG.

Takmičenje u okviru MB odvija se na osnovu Pravila igre koja utvrđuje Međunarodna košarkaška federacija - FIBA, Pravilnika o takmičenju KSCG, odgovarajućih propisa KSCG i ovih Propozicija.

Službeni tekst Pravila FIBA objavljuje Košarkaški savez Crne Gore.

Član 5.

Utvrđeni kalendar takmičenja lige ne može da se mijenja, osim u izuzetnim slučajevima koji nisu mogli da budu unaprijed predviđeni. U sezoni 2026/27 pravo nastupa u Mini basketu imaju djeca rođena 2016/17 godine i mlađi.

Odluku o promjeni kalendara donosi Upravni odbor KSCG, odnosno Komesar u dogovoru sa klubovima.

Član 6.

Prvenstvo se igra turnirski.

KSCG u dogovoru sa klubom domaćin, organizuje turnir.

U slučaju jednakog broja bodova dva ili više timova plasman se utvrđuje na osnovu Pravila igre (plasman ekipa).

Član 7.

U kategoriji Mini Basketa takmičenje se odvija po sledećim pravilima.

Godišta za takmičarsku sezonu 2026/27 su 2016/2017 godišta.

Utakmice se igraju u trajanju od 4 četvrtine po 10 minuta bez zaustavljanja vremena u prekidima, uz primjenu pravila pasarele za čitavu utakmicu, što znači da se mijenja čitava petorka na svakih 5 minuta utakmice. Ukupno trajanje utakmice sa zagrijavanjem je maksimalno 80 minuta. Sve četvrtine moraju igrati različita igrači, kako bi svi učesnici imali približno jednaku minutažu. Upotreba semafora služi samo za mjerenje vremena bez rezultata na semaforu. Svaka ekipa mora imati najmanje 15 registrovanih igrača na utakmici a ekipa koja dođe sa manjim brojem registrovanih igrača kažnjava se sa 50Eur.. Ekipa koja na sledeći turnir dođe sa manjim brojem igrača od 15 kazn aod 50Eur se duplira.

Dozvoljena je odbrana samo od pola terena a toleriše se isključivo odbrana „svako svog igrača“ i nema nikakve vrste pomoći ni strane pomoći a kazne za nepoštovanje ovog pravila su 2 slobodna bacanja i promjena posjeda. Kršenje pravila tri sekunde u napadu sa kažnjava promjenom posjeda.

Nema blokada igrača između sebe kao i uručjenja lopte od strane sudija. Samo timski faulovi se upisuju u zapisnik.

Sve ostale vrste odbrane tretiraju se kao zona koja je zabranjena. Za svaku procijenjenu zonsku odbranu dosuđuju se 2 slobodna bacanja a slobodna bacanja izvode dva različita igrača tj. po jedno bacanje svaki. U napadu nema izolacije tako da ne može igrač u napadu da ostaje sam na cijeloj strani terena a kazna u ovom slučaju je oduzimanje posjeda ekipi. Trener može razgovarati sa igračem na klupi ali dok je igrač u igri nije dozvoljeno obraćanje igraču i ometanje igrača u igri od strane trenera. Kazna je opomena treneru a u ponovljenom slučaju kazna od 10Eur koja se duplira. Trener ima samo ulogu podrške i vršenja izmjena. Zabranjen je bilo kakav oblik zone kao i zonskog presinga po čitavom terenu, udvajanje i sve oblike pick and rolla i uručjenja kod pick and rolla. Kod izvođenja lopte, sudija ne mora da uručuje loptu igraču već samo pokazuje kojoj ekipi pripada posjed, osim kod izvođenja slobodnih bacanja kada sudija uručuje loptu izvođaču slobodnih bacanja.

U poluvremenu utakmice se organizuju sledeća skills takmičenja za svih 15 igrača:

1. U šutiranju
2. U driblingu
3. U dodavanju

Na jednom turnitu će biti takmičenje u samo jednom skilu sa učestvovanjem svih igrača. Ova takmičenja ne smiju trajati duže od 15 minuta. Učesnici skills takmičenja se određuju žrebom. Na jednom turniru je jedan skills zahtjev a sve ekipe učestvuju. Pobjednici skills takmičenja sa turnira takmiče se na završnom Festivalu košarke.

Mini basket se igra isključivo Molten loptom veličine 6. Visina koša je normalna 3.05cm. Igrač koji je mlađi od predviđenog godišta može slobodno bacanje izvoditi jedan korak bliže košu. Sudija ne dira loptu osim na slobodnim bacanjima a sudija je kontrolor je kod skills takmičenja na poluvremenu. Nema time outa. Obavezan sportski pozdrav svih učesnika i slika zajednička po završetku utakmice. Zapisnik se samo interno vodi. Završnica takmičenja je obavezna svih timova učesnika a za najbolje obezbijeđeni pokloni (lopte, majice) i diplome. Cilj takmičenja je vedar duh i druženje.

Seminar za trenere i sudije biće održan prije početka svake sezone sa temom pravila Mini Basketa.

- 2016. godište- igra na koševima visine 3.05 cm a velicina lopte sa kojom se igra je 6
- Bambi basket je 2017. godište i mlađe - igra na koševima visine 2.95 cm a velicina lopte sa kojom se igra je 6. Igra se na polovini terena 3 na 3 igrača. Trajanje utakmice je 2x10 minuta.

Član 8.

Sistem takmičenja u MB donosi i usvaja Upravni odbor KSCG. Sistem takmičenja u MB mora biti usvojen najkasnije 30 dana prije početka takmičenja u MB. Takmičenje u MB počinje najkasnije u mjesecu novembru svake godine.

Regularni dio prvenstva se završava najkasnije do 01.05. a F4/F8 turniri "Festivalom košarke" u svim godištimama će biti odigrani po pravilu od 01.06. do 20.06. u svakoj godini..

Registracija igrača može se vršiti tokom čitave takmičarske sezone, licencirani igrač/igračica ima odmah pravo nastupa.

Svi klubovi MB igraju jedinstveni turniski sistem takmičenja u kojima se igraju turniri u zavisnosti od godišta i broja prijavljenih selekcija. Organizaciju utakmice u dogovoru sa organizatorom (KSCG) vrši klub koji igra na svom terenu.

Takmičenje u MB počinje po pravilu u Novembru i igra se jednom mjesečno.

MB se igra u prvom stepenu po turnirima zavisno od regije, a završnice odnosno drugi stepen takmičenja će se igrati u skladu sa Sistemom takmičenja koji se pojedinačno za svako godište definiše na Direktorijumu Lige mladih koji se održava u Septembru.

Finalni Sistemi takmičenja se usvaja na Direktorijumu Liga mladih i nakon usvajanja postaje integralni dio ovog dokumenta.

Član 9.

Ukoliko igrač MB promijeni klub u vanrednom prelaznom roku, pravo nastupa za novi klub u takmičenju MB stiže odmah. Klubovi koji se plasiraju na završnice polufinalnih i finalnih turnira nemaju pravo registrovati igrača ni po kom osnovu.

Član 10.

Sve utakmice registruje Komesar, u najkraćem roku, a najkasnije 7 dana od dana odigravanja utakmice. U slučaju da je na utakmicu podnijeta žalba, rok za registraciju se odlaže do donošenja odluke po žalbi.

Klub koji se neopravdano ne pojavi na turnir, a ne otkaže učešće 7 dana prije turnira, kažnjava se sa 50 €. Utakmice tog kluba se registruje službenim rezultatom. Klub koji ima više selekcija u istoj kategoriji obavezan je da do početka takmičenja dostavi komesaru lige mladih poseban spisak za svaku selekciju. Za nastup na Finalnim završnim turnirima za klubove koji u jednoj takmičarskoj kategoriji imaju više prijavljenih ekipa primjenjuje se pravilo iz Liga mladih.

Na utakmicama mogu da nastupe samo igrači koji posjeduju takmičarski karton izdat od nadležne komisije KSCG za nastupajuću sezonu, a ekipu može da vodi samo trener koji posjeduje trenersku licencu ovjerenu za nastupajuću sezonu.

Tehnički rukovodilac ili trener ekipe, dužan je da 20 minuta prije početka utakmice preda delegatu spisak ekipe na posebnom obrascu, sa brojevima na dresovima i sa brojem takmičarskog kartona svakog igrača.

Na svim utakmicama ekipe nastupaju sa najviše 20 igrača, a najmanje 15 igrača u kategoriji Mini Basket.

Član 11.

Trener i pomoćni trener ekipe moraju da imaju licencu za rad izdatu za tekuću sezonu od strane UKTCG. Pregled trenerskih licenci vrši delegat utakmice. Posledice propusta u pregledu trenerskih licenci snosi delegat utakmice, sankcija se izriče novčanom kaznom 50 eura.

Ukoliko ekipa na utakmici nema trenera sa licencom čini disciplinski prešaj i kazniće se novčanom kaznom od 50Eur po utakmici u skladu sa kaznenim odredbama ovih Propozicija. Ljekarski pregled igrača je obavezan i vrši se neposredno prije početka prvenstva, prilikom izdavanja ili ovjere takmičarskih kartona.

Ekipa, odnosno igrači, koji nisu obavili ljekarski pregled prije početka takmičenja ne mogu da nastupe.

Organizator mora da obezbijedi prisustvo medicinskog lica (Medicinski Sertifikat) za pružanje prve medicinske pomoći.

Na klupi za rezervne igrače mogu da sjede: trener, pomoćni trener, ljekar, službeni predstavnik kluba i fizioterapeut. Sva lica moraju posjedovati odgovarajuće licence izdate od KSCG. Maximalni broj službenih predstavnika kluba na klupi uključujući i stručni štab je 4 osoba sa odgovarajućim licencama.

Član 12.

Ponašanje trenera i drugih službenih lica mora da bude u skladu sa važećim Pravilima košarkaške igre. Oni su jedino ovlašćeni da prije utakmice stave eventualne primjedbe samo na organizaciju utakmice. Delegat je dužan da ove primjedbe obavezno konstatuje u svom izvještaju.

Trener i sva službena lica na klupi moraju biti pristojno odjeveni i moraju se pristojno ponašati. U protivnom delegat, odnosno prvi sudija, može ih udaljiti iz dvorane. Trener ne može voditi utakmicu u kratkim pantalonama (šorc, papuče, majice bez rukava)

Član 13.

Turniri igraju se prema utvrđenom kalendaru takmičenja, u vremenu koje odredi komesar takmičenja. Klub domaćin turnira dužan je da 15 dana prije turnira a po Kalendaru takmičenja pisanim putem na e-mejl adresu obavijesti Komesara lige.

Početak utakmica na turniru može se zakazati:

- Subotom od 09h do 21h.
- Nedjeljom od od 09h do 21h.

Zaostala utakmica sa turnira može se zakazati i drugim danima tokom nedelje i u drugoj satnici, uz saglasnost protivničke ekipe i Komesara lige.

Član 14.

Klubovi MB moraju se pridržavati usvojenog kalendara takmičenja i odredaba ovih Propozicija koje regulišu način odigravanja turnira tj zakazanih utakmica. Klubovi koji se ne

pojave na turniru i ne odigraju utakmicu na način utvrđen ovim propozicijama gubi utakmicu 20:0 i kažnjava se novčano 100Eur. U ponovljenom slučaju kazna se duplira. Ukoliko klub, u Propozicijama utvrđenom terminu, ne odigra utakmicu iz opravanih razloga, Komesar ima pravo da odredi termin odigravanja utakmice. Ukoliko turnir, utakmicu prenosi TV emiter, klub domaćin je dužan da istu zakaže u vremenu kako je dogovoreno posebnim ugovorom između KSCG i TV emitara. Komesar je ovlašćen da odobri poseban termin u slučaju TV prenosa.

Član 15.

Sve utakmice Komesar registruje u najkraćem roku, ali najkasnije 7 (sedam) dana od dana odigravanja utakmice.

Član 16.

Utakmice lige igraju se u dvoranama ili na otvorenom spolnjem terenu koje u svemu odgovaraju uslovima određenim propisima FIBA i ovim Propozicijama i koje je registrovao Komesar.

Član 17.

Bolest ili zauzetost igrača i trenera, zauzetost sale, igranje prijateljskih utakmica ili turnira u zemlji ili inostranstvu, problemi sa prevozom i slično, nisu opravdani razlozi za odlaganje utakmice, ali se mogu usvojiti uz saglasnost obje ekipe i uz odobrenje Komesara lige.

Odložena utakmica se mora zakazati i odigrati u toku naredne nedjelje a jednom odložena utakmica se više ne može odlagati. U protivnom će utakmica biti registrovana službenim rezultatom protiv ekipe koja ne može da odigra utakmicu.

Član 18.

F8 ili F4 turnir "Festival košarke" za prvaka Crne Gore u Mini basketu odvija se na način utvrđen Sistemom takmičenja koji usvaja Upravni odbor.

Član 19.

Po završetku posljednje utakmice F8 ili F4 turnira "Festivala košarke", svečano se proglašava prvak Crne Gore u Mini basketu.

Prvak dobija pehar u trajno vlasništvo i medalje.

Upravni odbor KSCG može da predvidi i širi program svečanog proglašenja Prvaka Crne Gore.

U toku prvenstva igra se ALL STAR utakmica čiji su učesnici najbolji igrači prvenstva izabrani od strane klubova i trenera. Određeni igrači su obavezni da učestvuju na ALL STAR utakmici. Nepoštovanje ove odredbe, tj. neodazivanje na poziv uzrokuje sankcije određene kaznenim odredbama ovih Propzicija.

Član 20.

Sve utakmice Komesar registruje u najkraćem roku, ali najkasnije 7 (sedam) dana od dana odigravanja utakmice.

U slučaju da je na utakmicu podnijeta žalba, rok za registraciju se odlaže do donošenja odluke po žalbi.

I TEHNIČKI NORMATIVI

Član 21

Utakmice se igraju se u dvoranama ili spoljnim terenima koje u svemu odgovaraju uslovima određenim propisima FIBA i ovim Propozicijama i koje je registrovao Komesar. Na svim utakmicama mlađih kategorija obavezan je semafor i intoniranje državne himne. Utakmice se igraju u dvoranama i spoljnim terenima koji zadovoljavaju uslove, odobrene propisima i ovim Propozicijama. Prije početka takmičenja komesar za takmičenja, supervizor lige mladih i komesar za bezbjednost obilazi i provjerava i daje odobrenje za dvorane i terene koji su prijavljeni za igranje na domaćem terenu.

U dvorani (spoljnom terenu) mora da bude obezbijeđen poseban prolaz za ekipe, sudije i službena lica, od svlačionica do terena za igru, kao i zaštita klupa za igrače gostujuće ekipe i zapisničkog stola od svakog kontakta sa publikom.

Teren za igru veličine 28 x 15 m.

Konstrukcija koša je udaljena najmanje 2 m od ivice čeonice linije, zaštićena suđerastom masom i obojena tako da je uočljiva igračima. Obruč koša je zglobni, kao i montažni.

- Normalna visina koševa 3.05 za sezonu 2026/27 je za 2016 godište za Mini basket

- Niski (montažni koševi) 2.95 za sezonu 2026/27 je za 2017 godište za Bambi basket

Teren za igru je odvojen od gledališta čvrstom ogradom visine 60 - 80 cm.

Temperatura u dvorani je najmanje 10 C.

Ako delegat utakmice ili jedan od klubova posumnja u podatak o temperaturi u dvorani, delegat je dužan da izmjeri temperaturu u prisustvu predstavnika oba kluba i prvog sudije, za tu svrhu klub domaćin mora da ima pripremljen termometar.

Dvorane imaju odgovarajuće svlačionice sa pomoćnim prostorijama za svaku ekipu, sudije, kao i prostoriju za sastavljanje delegatskog izveštaja, koje moraju biti prema važećim standardima.

Zapisnički sto je dugačak 3-5 metra i postavljen je na udaljenosti od najmanje 2 m od bočne linije po sredini terena za igru.

Klupe za igrače i službena lica postavljene su sa obe strane zapisničkog stola i udaljene najmanje 3 m od bočne i 5 m od centralne linije terena za igru.

Na utakmicama lige obavezan je zidni električni sat za igru kojim se rukuje sa zapisničkog stola. Hronometar pokazuje vrijeme od 10,00 prema 00,00 i mjeri i sekunde.

Displeji uređaja za mjerenje 24 sec. su postavljeni na konstrukciji koša iznad table (dva komada), udaljeni najmanje 50 cm od table, i povezani su sa satom za igru, tako da se po isteku 24 sec. kada se oglasi signal za 24 sekunde glavno vrijeme ne zaustavlja automatski, kako je određeno Pravilima igre. Uređaj za 24 sec. ima hronometar u gornjem dijelu koji pokazuje vrijeme igre.

Zapisnički sto mora da ima dva različita signala (mjerilac vremena i mjerilac 24 sec.); uređaj (zastavicu ili slično) kojim se označava kada ekipa učini četvrtu grešku u četvrtini i uređaj za pokazivanje naizmjeničnog posjeda.

Organizator je dužan da organizuje brisanje poda za vrijeme utakmice. Za to je potrebno da obezbijedi dva pomoćna radnika sa odgovarajućim rekvizitima (motka sa suvom krpom koja je pričvršćena za vrh).

Član 22

Ukoliko se utvrdi da je temperatura u dvorani niža od 10° C utakmica se može odigrati uz saglasnost ekipa.

Organizatoru se ostavlja 24 sata da obezbijedi potrebnu temperaturu dvorane.

Ukoliko organizator ne može da obezbijedi potrebnu temperaturu ili drugu dvoranu registrovanu za utakmice muške savezne lige utakmica će se odigrati u roku od 3 (tri) dana.

Odluku o mjestu i troškovima oko organizacije utakmice donosi Komesar lige.

Član 23

Za zapisničkim stolom nalaze se samo službena lica i to prema rasporedu koji je utvrđen Pravilima igre, s lijeva na desno:

- prvo mjesto: mjerilac 24 sec.
- drugo mjesto: mjerilac vremena (rukovalac semaforom)
- treće mjesto: delegat
- četvrto mjesto: zapisničar (ako piše desnom rukom, a ako piše lijevom raspored je obrnut)

Lice koje rukuje mikrofonom odnosno razglasnim uređajem, nalazi se za posebnim stolom pored zapisničkog stola.

Broj službenih lica za zapisničkim stolom na MB može biti i manji ali samo u skladu sa regulativom i načinom iz ovih Propozicajama.

Razglasni uređaj služi samo za davanje obavještenja o utakmici. Nedopustivo je korišćenje razglasnog uređaja za komentarisanje suđenja, podsticanje publike na navijanje ili ometanje igre gostujuće ekipe.

Član 24

Organizator je dužan da stavi na raspolaganje sljedeće:

- ispravnu aparaturu za mjerenje vremena i rukovanje semaforom,
- aparaturu za automatsko mjerenje 24 sec,
- zapisnik, obrazac kakav je propisan Pravilima igre,
- tablice za pokazivanje ličnih grešaka,
- uređaj za pokazivanje naizmjeničnog posjeda,
- rezervnu pištaljku,
- 2 štoperice,
- stoni časovnik za mjerenje time out-a

Član 25

Utakmice se igraju isključivo kožnim loptama "Molten", velicina lopte "6". Organizator je dužan iznijeti na teren 4 lopte i staviti ih na raspolaganje ekipama 30 minuta prije početka utakmice. Izbor lopte kojom se igra utakmica vrši glavni sudija na čiji zahtjev organizator je dužan iznijeti i novu loptu ako utvrdi da nijedna od 4 lopte ne odgovara za igru.

Član 26

Dresovi igrača moraju da budu obilježeni prema FIBA Pravilima igre. Obavezni izgled dresa je postavljen na sajtu KSCG. Ekipa su obavezne da se pridržavaju pravila obaveznog izgleda dresa.

Gost je dužan da uskladi boju svojih dresova sa bojom dresova domaće ekipe. Ukoliko utakmicu prenosi TV ekipa su dužne da vode računa o izboru dresova, radi nesmetanog praćenja programa.

Domaćin uvijek igra u svijetlim dresovima, a gost u tamnim.

Po odluci FIBA dozvoljeno je korišćenje brojeva od 0 do 99.

II PRAVILA ZA EKIPE, TRENERE I SLUŽBENA LICA

Član 27

Na utakmicama lige mogu da nastupe igrači koji posjeduju ovjerene licence od strane Registracione komisije KSCG.

Klubovi su obavezni da na utakmicama nastupe sa najmanje 15 , a najviše 20 igrača.

Član 28

Obavezan je dres kod za stručni štab, osim za fizioterapeuta i kondicionog trenera (trenerka). Fizioterapeut i kondicioni trener moraju imati potvrdu izdatu od KSCG prije početka sezone.

Službeni predstavnik ili tehnički rukovodilac kluba ili trener ekipe, dužan je da 20 minuta prije početka utakmice preda delegatu spisak ekipe na posebnom obrascu, sa brojevima na dresovima i sa brojem licence svakog igrača..

Službeni predstavnik kluba mora biti odjeven po dres kodu koji važi za stručni štab.

Član 29

Ljekarski pregled igrača obavezan je i vrši se neposredno prije početka prvenstva, prilikom izdavanja ili ovjere licenci. Igrač bez ljekarskog pregleda nema pravo natupa na utakmici.

Ekipa gubi utakmicu 20:0 i dobija nula bodova u plasmanu za tu utakmicu ukoliko zbog ljekarskog pregleda nema dovoljan broj igrača za nastup na utakmici.

Član 30

Dužnost trenera ekipe ili pomoćnog trenera može da obavlja samo lice koje posjeduje propisanu trenersku licencu, izdatu od strane Udruženja košarkaških trenera Crne Gore.

Član 31

Komesar izdaje legitimacije za službene predstavnike kluba, fizioterapeute i kondicione trenere.

Na klupi za rezervne igrače mogu da se nalaze isključivo lica sa legitimacijom LM ili UKTCG za tu sezonu:

- trener, samo sa trenerskom licencom izdatom i ovjerenom od strane UKTCG ,
- pomoćni trener, sa trenerskom licencom izdatom i ovjerenom od strane UKTCG
- 4 osoba, sa licencom izdatom i ovjerenom od strane KSCG ili Komesara lige, od kojih je jedna obavezno službeni predstavnik kluba. Ostale osobe mogu biti ljekar, fizioterapeut, kondicioni trener, statističar, tehniko i sl.

Nijedan od prethodno navedenih lica ne može obavljati funkciju trenera ili pomoćnog trenera.

Službeni predstavnik kluba domaćina dužan je da sjedi na klupi domaćina na strani bližoj zapisničkom stolu i odgovoran je delegatu u ime kluba organizatora za organizaciju utakmice.

Komesar lige može da odbije izdavanje legitimacije predloženom licu, ukoliko procijeni da njegovo ponašanje u prethodnom periodu nije bilo na potrebnoj sportskoj visini.

Komesar lige isto tako ima pravo da povuče izdatu legitimaciju, ukoliko ovakvi razlozi nastanu tokom takmičenja. U tom slučaju klub ima pravo da predloži novo lice.

Član 32

Pomoćni trener i druga službena lica nemaju pravo da tokom utakmice komuniciraju sa delegatom i sudijama. Oni su jedino ovlašćeni da prije utakmice stave eventualne primjedbe samo na organizaciju.

Delegat je dužan da ove primjedbe obavezno konstatuje u svom izvještaju.

Trener je jedini predstavnik ekipe koji može da komunicira sa pomoćnim sudijama za vrijeme igre. Trener može u toku utakmice da stavi primjedbe na rad i objektivnost pomoćnih sudija delegatu utakmice, koji o tome obavještava sudije.

Član 33

Svaki klub mora imati na klupi najmanje 15 igrača .

III PRAVILA ZA SUDIJE, DELEGATE, POMOĆNE SUDIJE

Član 34

Sudije su dužne da u mjesto odigravanja utakmice stignu blagovremeno.

Sudije su dužne da uđu u dvoranu po pravilu 30 minuta prije početka susreta, u propisanoj uniformi za suđenje, pri čemu mjerilac vremena odmah uključuje sat za mjerenje vremena - semafor. Delegat je obavezan da konstatuje kašnjenje sudija i takođe da vodi računa o opravdanom kašnjenju sa druge utakmice koja je u organizaciji KSCG. Nakon završetka utakmice sudije i pomoćne sudije mogu napustiti dvoranu tek po odobrenju - saglasnosti delegata.

Pomoćne sudije su dužne da budu u dvorani najkasnije 15 minuta prije početka utakmice i da se jave delegatu. Pomoćne sudije su obavezne da budu jednobrazno obučene u uniformi propisanoj od strane KSCG. Majice za pomoćne sudije obezbeđuje KSCG, prije početka takmičenja

Članovi kluba (službeni predstavnici, članovi uprave) nemaju pravo da budu pomoćne sudije.

Član 35

Sudije se moraju potruditi da se utakmica privede kraju, a prvi sudija prekida utakmicu u slučaju kada gledaoci, bez obzira čiji su navijači, uđu u teren i izazovu tuču ili bačenim predmetima povrijede igrača, sudiju ili službeno lice.

Član 36

Službenim licima koja ne poštuju odredbe ovih Propozicija i Pravilnik o takmičenju KSCG, disciplinske mjere izriče Komesar. Komesar će poštovati sve odluke Sudijske komisije i UO koje se odnose na sankcije izrečene zbog nedovoljno kvalitetnog suđenja ili zbog neizvršavanja obaveza.

Član 37

Listu sudija za suđenje utakmica lige predlaže Sudijska komisija KSCG a usvaja je Upravni odbor pred svaku sezonu.

Klubovi ne mogu da traže izuzeće sudija.

Sudije za utakmice određuje Supervizor LM nadležan za suđenje.

U cilju što kvalitetnijeg suđenja kontrolu suđenja obavlja Supervizor LM.

Svaki klub je obavezan da licencira najmanje 4 pomoćne sudije.

U cilju obezbjeđenja da suđenje utakmica bude što kvalitetnije, kontrolu suđenja obavljaće posebni kontrolori koje za pojedine utakmice lige odredi Sudijska komisija KSCG. Kontrolori su obavezni da izvještaj o kontroli utakmice dostave Predjedniku Sudijske komisije i Komesaru lige.

Obavještenje o delegiranju sudija i delegata vrši se putem e-mail-a ili preko sajta KSCG

Član 38

Sudije i delegat dužni su da budu u dvorani 30 minuta prije zakazanog vremena za početak utakmice. Nije dozvoljeno da se koriste prevozna sredstva kojima se u mjesto odigravanja utakmice stiže neposredno prije početka susreta.

Sudije su dužne da uđu na teren za igru u uniformi za suđenje 20 minuta prije početka utakmice.

Pomoćne sudije su dužne da u dvorani budu 20 minuta prije početka utakmice i da se jave delegatu sa ovjerenom licencom za tekuću sezonu.

Pomoćne sudije moraju imati licencu za tekuću sezonu i obavezne su da nose sudijsku uniformu (gornji dio) koju propiše Sudijska komisija.
Nakon završetka utakmice sudije i pomoćne sudije mogu napustiti dvoranu tek po odobrenju - saglasnosti delegata.

Član 39

Utakmice sude po pravilu dvojica sudija.
Ukoliko ne dođe jedan sudija delegat obezbjeđuje zamjenu među dostupnim sudijama sa liste. Ukoliko takve sudije ne budu obezbijeđeni u roku od 60 minuta utakmica se odlaže. Odluku o novom terminu donosi Komesar.
Ukoliko ne postoje uslovi da se prethodni stav ispuni, delegat može odložiti utakmicu najviše do 24 časa, s tim da odmah obavještava Komesara i Predsjednika sudijske komisije i kancelariju KSCG radi obezbjeđenja novih sudija.
Ovako odložena utakmica mora se odigrati u roku od 24 časa.
Gostujuća ekipa je obavezna, ukoliko to naloži delegat, da sačeka odigravanje utakmice, u protivnom susret se registruje službenim rezultatom. Troškove boravka gostujuće ekipe u ovom sučaju snosi KSCG.
Pomoćne sudije moraju imati licencu, a eventualnu njihovu zamjenu određuje delegat.

Član 40

Sudije su potpuno samostalne u donošenju odluka.
Sudije su dužne da striktno sprovode Pravila igre i da ne dozvole da se krše odredbe ovih Propozicija i Pravilnika o takmičenju KSCG. Oni vode računa da su dresovi obilježeni na pravilan način, da su dresovi kapitena ekipa vidno obilježeni, da su svi igrači jedne ekipe u istovjetnoj sportskoj opremi i neće dozvoliti ulazak na teren igraču koji nije odjeven kao i drugi članovi njegove ekipe.
Sudije su isključivo odgovorne za red na terenu i saradnju sa zapisničkim stolom.
Prvi sudija se smatra posebno odgovornim u djelokrugu ovlašćenja koja ima sudija prema Pravilima igre, odredaba ovih Propozicija i Sudijskog kodeksa koji uređuje rad sudija.

Član 41

Sudije su dužne da utakmicu, ako postoji realna mogućnost, svakako dovedu do kraja.
Ako je utakmica prekinuta iz razloga što su gledaoci ušli u teren i izazvali tuču ili prekid, sudije su dužne da istu nastave, po pražnjenju dvorane - djelimičnom ili potpunom - ili najkasnije u roku od 24 časa pred praznom dvoranom.
Prvi sudija definitivno prekida utakmicu ako je ostvaren fizički napad na sudiju ili delegata, ili ako gledaoci neposredno ili bačenim predmetima povrijede službeno lice, igrača, trenera, ili drugog člana ekipe.
Ukoliko je odlukom prvog sudije utakmica definitivno prekinuta, ekipa koja je odgovorna za prekid gubi utakmicu službenim rezultatom 2:0 i dobija nula bodova u plasmanu za tu utakmicu.
Druge kazne u vezi sa utakmicom date su u kaznenim odredbama ovih Propozicija.

Član 42

Delegat prije početka utakmice provjerava delegiranje pomoćnih sudija.

Delegat dobija od službenih predstavnika klubova liste prijavljenih igrača i licence, provjerava ispravnost podataka unijetih u zapisnik, brojeve igrača i zahtjeva da trener svojim potpisom u zapisniku ovjeri unijete podatke.

Delegat proverava licence trenera, pomoćnog trenera i službenih predstavnika kluba.

Delegat je obavezan da upozori službenog predstavnika kluba domaćina da postavi obilježja sponzora KSCG na propisanim mjestima, ukoliko to već nije na osnovu uputstva, pravilno izvršeno i da ne dozvoli početak utakmice dok se ne ispune obaveze prema KSCG sponzoru.

Delegat snosi odgovornost za rad zapisničkog stola.

Delegat u prisustvu službenog predstavnika kluba domaćina provjerava, da li je obezbijeđeno uredno vođenje statistike.

Obaveza delegata je da, u slučaju nesportskog ponašanja gledalaca – vrijeđanja učesnika utakmice, opomene lice koje rukuje razglasnim uređajem, da upozori publiku da isto nije dozvoljeno.

Član 43

Sudije same ili na prijedlog delegata smjenjuju pomoćnog sudiju, ukoliko konstatuju da ovaj čini greške i da istim utiče na regularnost utakmice. U tom slučaju napraviće se pauza radi smenjivanja pomoćnog sudije.

Delegat određuje zamjenu među prisutnim pomoćnim sudijama sa liste.

Član 44

Sudije su dužne da na zahtjev delegata opišu sve sporne momente na utakmici, navedu razloge za dosuđene tehničke i isključujuće greške igračima i treneru, kao i druge značajne odluke koje nisu vezane za sam tok igre (smenjivanje pomoćnog sudije, delimično ili potpuno pražnjenje dvorane i sl.).

Sudije su dužne da opišu sve sporne momente na utakmici, navedu razloge za dosuđene tehničke i isključujuće greške, kao i druge značajne odluke koje nisu vezane za sam tok igre, (smenjivanje pomoćnog sudije, ponašanje gledalaca, djelimično ili potpuno odstranjivanje gledalaca i slično).

Delegat je obavezan da iznese svoje mišljenje o spornim činjenicama i da insistira da sudije isto tako iznesu svoja mišljenja. Na zahtjev sudija delegat je dužan da iznese svoje mišljenje o činjenicama, u slučaju da su one sporne.

Član 45

Službena lica su obavezna da poštuju kodeks ponašanja za službena lica i to posebno u pogledu sljedećeg:

- službena lica, sudije i delegat dužna su da u mjesto odigravanja utakmice stignu najkasnije 30 minuta prije početka utakmice;
- službenim licima nije dozvoljeno da budu gosti ekipa u ligi u kojoj obavljaju svoju dužnost
- službena lica, sudije i delegat ne smiju da putuju na utakmicu automobilom ili autobusom bilo koje ekipe kojima u ligi sude ili obavljaju dužnost delegata;

- službenim licima nije dozvoljeno da sa sobom vode bilo koga;
- službena lica moraju da budu odjevena na odgovarajući pristojan način;
- službena lica imaju pravo da koriste sopstveni automobil na bilo kom rastojanju , tada će im se priznati nadoknada od 0,30 € po kilometru. Ukoliko dvojica ili trojica službenih lica putuju u istom pravcu na utakmicu dozvoljeno je korišćenje samo jednog automobila;
- službena lica koja u periodu od 24 časa prije utakmice konzumiraju alkohol u bilo kojoj količini podležu disciplinskoj odgovornosti u skladu sa kaznenim odredbama ovih Propozicija
- delegati su posebno odgovorni za utvrđivanje prekršaja kodeksa po bilo kom osnovu kao i za podnošenje izveštaja o istom.

Član 46

Službenim licima koja ne poštuju odredbe ovih Propozicija, Sudijski i Delegatski kodeks, kao i Pravilnik o takmičenju KSCG, disciplinske mjere izriče Komesar.

Član 47

Listu delegata usvaja Upravni odbor KSCG na prijedlog Komesara lige i Sudijske komisije (člana komisije zaduženog za delegate) na osnovu zapažanja o kvalitetu rada u prethodnoj sezoni uz pismeno obrazloženje.

Lista kontrolora formira se na prijedlog Predsjednika Sudijske komisije a usvaja je Upravni odbor KSCG.

Delegiranje delegata za utakmice MB vrši Komesar lige.

Delegat je obavezan da potvrdi ili otkáže delegiranje Komesaru putem e-mail-a u roku od 24 časa nakon dobijanja nominacije za utakmicu.

Delegat je odgovoran za rad pomoćnih sudija za zapisničkim stolom.

Delegat je dužan da prati zbivanja u gledalištu, za i oko zapisničkog stola i klupa za rezervne igrače i da, u slučaju potrebe, o njima obavještava sudije kako bi oni mogli blagovremeno da preduzmu odgovarajuće mjere.

Delegat vrši kontrolu trenerskih i službenih legitimacija.

Delegat obavezno u svoj izvještaj unosi zapažanja i ocjene o svim događajima vezanim za utakmicu.

Delegat je obavezan da da svoje mišljenje o spornim činjenicama i da insistira da sudije isto tako daju svoja zapažanja.

Delegat vrši kontrolu licenci pomoćnih sudija, igrača, službenog predstavnika kluba, trenera, pomoćnog trenera, ljekara i fizioterapeuta. Delegat u svoj izvještaj unosi svoje zapažanje i daje ocjenu o samom toku i organizaciji utakmice. Delegat u svom izvještaju daje opisnu ocjenu suđenja svakog sudije. Delegat je obavezan da da svoje mišljenje o spornim činjenicama i da insistira da sudije isto tako daju svoja zapažanja o prigovorima, ali samo o onima koji se ne odnose na suđenje. Na zahtjev sudije delegat je dužan da iznese činjenice u slučaju da su one sporne, ali pri tom ne smije da insistira na odluci.

Član 48

Sudija i delegat i službeni predstavnici oba kluba su obavezni da podnesu disciplinsku prijavu ukoliko se za vrijeme utakmice učini disciplinski prekršaj predviđen Disciplinskim pravilnikom KSCG.

Disciplinsku prijavu mogu podnijeti sudije, delegat i službeni predstavnici oba kluba. Delegat je obavezan da uzme izjave od prekršioca i sudija i iste dostavi Komesaru.

Od igrača, trenera i drugih službenih lica isključenih na utakmici, obavezno se uzima izjava.

Član 49

Sve bitne činjenice (incident, TG, DG i sl.) vezane za utakmicu delegat na najbrži mogući način telefonom ili mailom saopštava Komesaru takmičenja.

Komesar vrši registraciju utakmice na osnovu izvještaja delegata.

Delegatski izveštaj se sastavlja u dva primjerka, od kojih se jedan primerak dostavlja Komesaru a jedan zadržava delegat.

Delegatu, sudijama i zvaničnim predstavnicima klubova nije dozvoljeno, tj. nisu ovlašćeni da o navodima u izveštaju obavještavaju javnost. Ukoliko ima primjedbi, službeni predstavnik kluba je dužan da iste konstatuje u izvještaju delegata.

Delegat nije dužan da izvještaj sastavi u službenim prostorijama nakon utakmice ali je dužan da pita službene predstavnike klubova da li imaju primjedbi. U izvještaj delegat unosi svoje ocjene i zapažanja, kao i zaključke o organizaciji i to Delegat u svom izvještaju daje numeričku ocjenu suđenja svakog sudije od 2 do 5.

Član 50

Disciplinsku odgovornost delegata konstatuje i rješava Komesar na osnovu Propozicija.

IV DUŽNOSTI ORGANIZATORA UTAKMICE

Član 51

Dužnost je organizatora da preduzme sve mjere kako bi bio obezbijeđen normalan tok utakmice. U tom smislu organizator je obavezan da obezbijedi redarsku službu ili pripadnike MUP-a, ako ima gledalaca.

Organizator je odgovoran za obezbjeđenje reda u gledalištu i na terenu i dužan je da poštuje naloge delegata date u tom smislu.

Član 52

Za svaki prekršaj koji učini klub-organizator, Komesar, će izreći kaznu u skladu sa Propozicijama, a putem službenog saopštenja.

Član 53

Klubovi organizatori su obavezni da prije početka lige obaveste Komesara o mjestu, dvorani i alternativnoj dvorani za odigravanja utakmica, za tekuću takmičarsku sezonu. Izuzetno, mjesto odigravanja utakmice se može promijeniti:

- odlukom o disciplinskoj kazni od strane Komesara lige, kazna zabrane igranja određenog broja utakmica na svom terenu;
- odobrenjem Komesara lige za nastup, obavezno u najbližoj dvorani registrovanoj za takmičenje u savezним ligama u slučaju havarije dvorane u kojoj se igra.

Komesar službeno obavještava sve učesnike u takmičenju o danu, vremenu i mjestu odigravanja utakmice.

Član 54

Organizator je dužan da pomogne gostujućoj ekipi u svakoj prilici. Određuje predstavnika kluba koji pomaže gostujućoj ekipi, daje obavještenja o utakmici, daje obavještenja o terminu i sl.

Član 55

Organizator je dužan da na svakoj utakmici postavi propisana obilježja Sponzora lige. Organizator je dužan da na svakoj utakmici organizuje i obezbijedi redarsku službu i obezbijedi prisustvo organa MUP-a odnosno da prijavi javni skup u zakonskom roku organu MUP-a u dovoljnom broju, zavisno od veličine dvorane, broja posjetilaca i sl. Organizator je u obavezi da postupi po Zakonu o javnim okupljanjima i Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, kao i po svim drugim proposima koji regulišu ovu materiju. Dokument o prijavi javnog skupa organizator dostavlja delegatu utakmice prije početka utakmice.

Organizator obezbjeđuje prisustvo dežurnog ljekara sa liste koju je klub dostavio Komesaru prije početka sezone. Ukoliko nema dežurnog ljekara sa licencom ovjerenom od ljekarske komore u dvorani utakmica ne može da počne do obezbjeđivanja prisustva dežurnog ljekara.

Na svakoj utakmici organizator na vidnom mjestu postavlja državnu zastavu i odmah pored, zastavu KSCG dimenzija 3X1,5.

Član 56

Dužnost organizatora je da preduzme sve mjere kako bi bio obezbijeđen normalan tok utakmice.

Organizator snosi punu odgovornost za sve prekršaje i incidente koji se dogode na samoj utakmici ili neposredno u vezi sa njom.

Organizator mora da obezbijedi da u svakom trenutku može da reguliše ponašanje gledalaca, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje igre. Organizator je dužan da obezbijedi zaštitu protivničke ekipe ukoliko publika vrijeđa gostujuću ekipu na bilo kojoj osnovi.

Nije dozvoljeno nesportsko navijanje gledalaca i navijanje koje onemogućava normalan tok utakmice (pištaljke, zvučna pojačala, vrijeđanje, psovke, laseri i sl.).

Organizator ne sme da dozvoli posjetiocima da na bilo koji način povrijede prostor za igru unutar ograde (nije na primer, dozvoljeno mahanje zastavama ili naginjanje preko ograde, pomjeranje konstrukcija i sl.).

Organizator je odgovoran za obezbijeđenje reda u gledalištu i terenu i dužan je da poštuje naloge delegata date u tom smislu.

Organizator odgovara za bacanje petardi i drugih predmeta (u gledalištu i na teren), bez obzira čiji to navijači čine. ukoliko se to ipak dogodi, biće kažnjen u skladu sa kaznenim odredbama Propozicija o takmičenju.

U slučaju nereda na terenu ili u dvorani, organizator mora da preduzme sve mjere i potpuno zaštititi sve članove obje ekipe i službena lica. Njegova je dužnost da obezbijedi njihov neometani odlazak u svlačionicu, a članovima gostujuće ekipe, sudijama i delegatu i odlazak iz grada.

Svaki napad na ekipe, sudije ili službena lica, biće kažnjen u skladu sa kaznenim odredbama Propozicija o takmičenju.

Član 57

Za svaki prekršaj koji učini klub organizator, Komesar će izreći kazne u skladu sa kriterijumima za izricanje kazni, prema Propozicijama za takmičenje KSCG.

Član 58

U izjavama trenera, igrača, službenih predstavnika kluba zabranjeno je komentarisanje rada službenih lica i iznošenje bilo kakvih komentara koji bi bili antipropaganda utakmice, učesnika i takmičenja i koji bi štetili afirmaciji takmičenja.

Član 59.

Klub koji samovoljno napusti teren prije završetka započete utakmice, nakon poziva glavnog sudije da se utakmica nastavi, te se utakmica ne završi, gubi utakmicu bez borbe službenim rezultatom 20:0.

U ovom slučaju klub će biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 200€ a trener i službeni predstavnik novčanom kaznom u iznosu od po 150€. U ponovljenom slučaju noćana kazna se duplira, klub se isključuje iz takmičenja i seli u niži rang od trenutnog ranga u kom se takmiči.

Klub koji samovoljno napusti teren prije završetka započete utakmice, pa se nakon poziva glavnog sudije utakmica nastavi, čini prekršaj za koji će biti izrečena novčana kazna u iznosu od 100€, a trener i službeni predstavnik novčano kaznom u iznosu od po 50€. U ponovljenom slučaju noćana kazna se duplira.

V TOK UTAKMICE

Član 60

Trideset minuta prije početka utakmice, mjerilac vremena, po odobrenju glavnog sudije, uključuje semafor u rad. Pomoćne sudije zauzimaju svoja mjesta.

Šest minuta prije početka utakmice, prvi sudija sirenom poziva igrače koji su se zagrijavali, da se postroje iza bočne linije.

Spiker predstavlja publici kapitena, zatim ostale igrače prema rednim brojevima. Predstavljaju se prvo igrači i trener gostujuće, a zatim domaće ekipe.

Po završenom predstavljanju, igrači prilaze jedni drugima, rukuju se i odlaze prema klupama. Pola minuta prije početka utakmice, mjerilac vremena vraća semafor - sat na početni položaj, a članovi prvih petorki izlaze na teren.

Početkom utakmice smatra se onaj momenat kada su sudije ušle u dvoranu i kada je semafor pušten u rad, tj. 20 minuta prije početka igre.

Dvadeset minuta prije početka susreta prvi sudija pregleda da li je organizator ispunio zahtjeve Propozicija, da li su na terenu pomoćne sudije, da li su svi uređaji u ispravnom stanju i da li se u prostoru za igru nalazi neka osoba koja nema licencu.

Ukoliko sudije ustanove neispravnost na uređajima ostaviće organizatoru najviše jedan čas da to dovede u red. Ukoliko se kvar ne otkloni u tom roku, utakmica se odlaže za najviše 24 časa.

VI ODREĐIVANJE PLASMANA

Član 61

Način bodovanja i određivanja plasmana ekipa vrši se na osnovu zvaničnih Pravila igre - FIBA.

Plasman ekipa utvrđuje se prema FIBA Pravilima igre (plasman ekipa). Za pobjedu se dobijaju 2 boda a za poraz 1 bod.

VIII KAZNE NE ODREDBE

Član 62

- Komesar lige izriče kazne za prekršaje predviđene ovim Propozicijama.
- Za prekršaje i kazne koji nisu predviđeni ovim Propozicijama izriču se kazne propisane Disciplinskim pravilnikom KSCG
- Vremenske kazne izrečene po pravosnažnim odlukama nadležnih tijela KSCG-a Komesar lige će dostaviti u FIBA-u i tijelima ostalih evropskih klubskih takmičenja na evidenciju i recipročno priznavanje
- Ukoliko postoji sporan detalj na utakmici koji nije naveden u izvještaju delegata utakmice a utvrđen je naknadnim pregledom video snimka u roku od 24 sata, Komesar lige može izreći kaznu u skladu sa ovim Propozicijama

Član 63

Rok za plaćanje kazni izrečenim klubovima je 15 dana od dana ispostave računa. U slučaju nepravovremenog plaćanja kazne klubovi se automatski suspenduju i ne mogu nastupati na utakmicama do uplate kazne. U ponovljenim slučajevima u toku jednog takmičenja novčane kazne se udvostručuju.

Svaka naredna novčana kazna izrečena primjenom iste disciplinske odredbe, udvostručuje se.

Član 64

A) NESPORTSKO PONAŠANJE GLEDAOCA ZA VRIJEME UTAKMICE

1. Nesportsko i nekulturno ponašanje gledalaca ako se zbog toga odlaže početak ili prekida tok utakmice	100
2. Nesportsko i nekulturno ponašanje funkcionera kluba prema protivničkoj ekipi i službenim licima	150
3. Bacanje bezopasnih predmeta	100
4. Bacanje tvrdih predmeta koji mogu uzrokovati povrede (upaljači, novac, plastična boca itd.)	200
5. Bacanje tvrdih predmeta koji mogu uzrokovati povrede opasne po život (kamen, stolica, bodež itd.)	500
6. Paljenje petardi, baklji i sličnih pirotehničkih sredstava na tribinama	150
7. Bacanje petardi, baklji i sličnih pirotehničkih sredstava na teren	500
8. U težim slučajevima sa ozbiljnim posledicama zabrana igranja određenog broja utakmica na domaćem terenu	1.000
9. Prijetnje ili podsticanje na nasilje prema službenim licima i igračima	100
10. Pljuvanje igrača ili službenih osoba od strane gledaoca	150
11. Vrijeđanje učesnika utakmice ili isticanje uvredljivih transparenata	150
12. Vrijeđanje učesnika utakmice na rasnoj, polnoj, nacionalnoj ili vjerskoj osnovi	150
13. Pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka u čijem sadržaju se podstiče nasilja ili mržnja	150
14. Ako bilo koji gore navedeni sporni događaj uzrokuje privremeni prekid utakmice	250
15. Ako bilo koji gore navedeni sporni događaj uzrokuje prekid utakmice bez nastavka	500
16. Pušenje u dvorani	50
17. Ometanje rada zapisničkog stola od strane gledalaca	100
18. Ulazak u sudijsku svlačionicu neovlašćenih lica	500

19. Nepoštovaje himne – sjedenje za vrijeme intoniranja	100
20. Isticanje partiskih ili simbola druge države	250

Kazne iz dijela Nesportsko ponašanje gledalaca će biti tretirane i sprovedene prema klubu čiji navijači izvrše prekršaj. Uslov za ovo je da je nesporno da je organizator učinio sve da ispuni preduslove za bezbjedno odigravanje utakmice.

Komesar takmičenja može izreći i kazne zabrane igranja pred gledaocima ili zabrana korištenja određenih tribina. U slučaju ponavljanja na istoj utakmici bilo kojih od prekršaja novčana kazna se udvostručuje.

Rok za plaćanje kazni izrečenih klubovima je 15 dana od dana ispostave računa. U slučaju nepravovremenog plaćanja kazne klubovi se automatski suspenduju i ne mogu nastupati na utakmicama do uplate kazne. U ponovljenim slučajevima u toku jednog takmičenja novčane kazne se udvostručuju.

Svaka naredna novčana kazna izrečena primjenom iste disciplinske odredbe, udvostručuje se.

Član 65.

B) FIZIČKI NAPAD GLEDAOCA

Ulazak i ometanje neovlašćenih osoba u teren prije utakmice	70
Ulazak i ometanje neovlašćenih osoba u teren tokom utakmice	150
Ulazak i ometanje neovlašćenih osoba u teren posle utakmice	300
Napad gledaoca na igrače, trenere i službena lica utakmice na terenu ili u krugu sportskog objekta	1.000
Napad gledaoca na igrače, trenere i službena lica utakmice u službeni prostorijama posle utakmice	2.000
Napad gledaoca na igrače, trenere i službena lica utakmice na terenu ili u krugu sportskog objekta	3.000
Ako napad izvršen na terenu, prostorijama dvorane ili u krugu dvorane prouzrokuje povredu igrača, trenera ili službene osobe	5.000

Kazne iz dijela fizički napad gledalaca će biti tretirane i sprovedene prema klubu čiji navijači izvrše prekršaj. Uslov za ovo je da je nesporno da je organizator učinio sve da ispuni preduslove za bezbjedno odigravanje utakmice.

Komesar takmičenja može izreći i kazne zabrane igranja pred gledaocima od 1 do 10 službene (prvenstvene ili Kup) utakmice ili zabrana korištenja određenih tribina. U slučaju ponavljanja na istoj utakmici bilo kojih od prekršaja novčana kazna se udvostručuje.

Rok za plaćanje kazni izrečenih klubovima je 15 dana od dana ispostave računa. U slučaju nepravovremenog plaćanja kazne klubovi se automatski suspenduju i ne mogu nastupati na utakmicama do uplate kazne. U ponovljenim slučajevima u toku jednog takmičenja novčane kazne se udvostručuju.

Svaka naredna novčana kazna izrečena primjenom iste disciplinske odredbe, udvostručuje se.

Član 66

C) NESPORTSKO PONAŠANJE IGRAČA, TRENERA I SLUŽBENIH KLUPSKIH LICA (doktora, fizioterapeuta, službenog predstavnika kluba, odgovornih osoba kluba)

Za tehničku grešku igrača	5
Floping igrača	3
Za tehničku grešku glavnog trenera (C)	15
Za tehničku grešku glavnog trenera (B)	15
Za tehničku grešku glavnog trenera (BD)	15
Za isključujuću grešku igrača	10
Za isključujuću grešku prvog pomoćnog trenera	30
Za isključujuću grešku pratećeg člana	30
Za isključujuću grešku glavnog trenera	40

Za svaku diskvalifikujuću grešku igrač, trener i službene osobe će se kazniti novčano i mogućnost zabrane obavljanja dužnosti od 1 do 3 službene (prvenstvene ili Kup) utakmice. Osim za diskvalifikujuću grešku igrača za kombinaciju dvije greške (2 tehničke greške kategorije1, 1 tehničke greške kategorije1 i 1 flagrantne greške ili 2 flagrantne greške) i diskvalifikujuću grešku glavnog trenera za kombinaciju (2 tehničke greške kategorije 1 (C) kao rezultat lično njegovog nesportskog ponašanja ili 3 tehničke greške kategorije1 bilo sve B ili BD ili jedna od njih C kao rezultat lično njegovog nesportskog ponašanja i nesportskog ponašanja ostalih osoba kojima je dozvoljeno da sjede na klupi) u jednoj utakmici.

U ponovljenim slučajevima u toku jednog takmičenja novčane kazne se udvostručuju.

Ako nakon isključenja ne napusti dvoranu ili teren kažnjava se dodatno:

Igrač	20
Glavni trener	60
Prvi pomoćni trener	60
Prateći član	60

Za podnijetu prijavu protiv igrača, trenera ili službenog lica nakon što Komesar utvrdi činjenice, Komesar može izreći novčanu kaznu ili kazni od ne igranja ili neobavljanja dužnosti ili obje kazne	50	1-3 ut
Fizički napad igrača, trenera ili službene klupske osobe na sudiju, komesara, kontrolore, pomoćnog sudiju, statističare, igrača, trenera, gledaoca ili službenu osobu druge ekipe, prije, za vrijeme ili nakon utakmice. Za teže prekršaje nadležna je Disciplinska komisija.	5.000	2-10 ut do 6 mjeseci suspenzija
Prijetnje prema sudijama, komesaru, kontroloru, delegatima kontakt/napad igrača, trenera ili službene klupske osobe na redarsku ili policijsku službu ili vrijeđanje istih	100	
Nelicencirani ili kažnjeni treneri koji ostvare ili pokušaju ostvariti na prikriven način trenersku dužnost bez trenerske licence odnosno za vrijeme dok kazna traje	100	
Ukoliko se utvrdi da je neki klub u svojoj ekipi imao igrača koji po Propozicijama nije imao pravo nastupa	600	
Ukoliko je ekipa koja je imala igrača koji po Propozicijama nije imao pravo nastupa pobijedila utakmicu, utakmica će se registrovati službenim rezultatom u korist protivnika	600	
Ukoliko je ekipa koja je imala igrača koji po Propozicijama nije imao pravo nastupa trener će se kazniti sa godinu dana zabrane vođenja ekipe u crnogorskim ligama, igrač sa godinu dana zabrane igranja a delegat sa 6 mjeseci zabrane funkcije		
Klub koji napusti utakmicu Odgovorno lice koje je odgovorno za takav čin kazniće se zabranom vršenja bilo kakve funkcije u košarci godinu dana.	600	
Igrači koji javno kritikuju odluke sudija	50	
Treneri, službene i odgovorne osobe klubova koji javno kritikuju odluke sudija	100	

Treneri, sudije, igrači, službene i odgovorne osobe klubova koji javno komentarišu i narušavaju ugled KSCG ili njegovih organa	300	Ponovo Suspendacija do odluke Discipinske komisije
Nedolazak prijavljene osobe u prostorije za sastavljanje izvještaja radi saslušanja– davanja izjave	50	
Nanastupanje na utakmici sa obaveznih 15 igrača	50	
Nesportsko ponašanje, pokušaj napada i prijetnje među igračima, službenim licima i prema publici	50	
Ostvareni fizički kontakt među igračima, službenim licima i prema publici	150	
Međusobni obračun igrača, trenera, službenih lica, predstavnika kluba - vinovnik incidenta zabranom igranja/obavljanja funkcije na 1 utakmici i novčano 500 a ostali učesnici po 250		
Teži prekršaji i ispadi iz prethodnog člana zabrana nastupa 1-10 utakmica a u najtežim slučajevima suspendacija i predaja Disciplinskoj komisiji	1-10 ut	Disciplinski postupak KSCG
Nepridržavanje ili neprisustvovanje ceremonijalu završnice Play-off ili F8/F4 turnira	250	
Nedolazak igrača ili trenera na ALL STAR utakmicu	150	

Kazne igračima, trenerima i službenim klupskim osobama izriču se i uplaćuju na ime kluba. U slučaju nepravovremenog plaćanja kazne (rok od 15 dana od ispostave računa) igrači i treneri se automatski suspenduju i ne mogu nastupati na utakmicama odnosno ne mogu voditi ekipu do uplate kazne. U ponovljenim slučajevima na istoj utakmici novčane kazne se udvostručuju.

Član 67

E) NESAVJESNO OBAVLJANJE DUŽNOSTI DELEGATA, SLAB I NESTRUČAN RAD SUDIJA, KONTROLORA I POMOĆNIH SUDIJA

Nesavjesno i neuredno obavljanje dužnosti, nesportsko ponašanje sudija, pomoćnih sudija, kontrolora i delegata kao i neuredno i netačno sprovođenje odluka i instrukcija Komesara i ne javljanje delegatu prilikom odlaska na utakmicu	1-6 utakmica u tempu delegiranja
Neobjektivno prikazivanje činjenica u izvještaju kao i prikrivanje pojedinih činjenica	1-6 utakmica u tempu delegiranja

Nepropisno oblačenje sudija, delegata i kontrolora	1-3 utakmice u tempu delegiranja	
Delegat, sudija koji napravi više troškova od onog što mu pripada ili u obrazac za troškove unese netačne podatke	1-5 ut u tempu delegiranja	Skidanje sa liste za sezonu u toku
Nepravovremen dolazak službenih osoba (obavezno sat ranije) kašnjenje do 30 minuta	4-6 utakmica u tempu delegiranja	
Neopravdan nedolazak službenih osoba na utakmicu	Skidanje sa liste za sezonu u toku	
Nepravovremen izlazak službenih osoba na teren 10 min prije početka utakmice	1-3 utakmice u tempu delegiranja	
Konzumiranje alkohola službenih osoba na dan utakmice	6-10 utakmica u tempu delegiranja	

Slabo suđenje na temelju izvještaja delegata (kontrolora suđenja), pregleda snimka od strane Sudijske komisije KSCG-a i Komesara takmičenja	1-6 utakmica u tempu delegiranja	
Ponovljeno - Slabo suđenje na temelju izvještaja delegata (kontrolora suđenja), pregleda snimka od strane Sudijske komisije KSCG-a i Komesara takmičenja	7-10 ili skidanje sa liste za sezonu u toku ako je prva kazna bila 4 ili više delegiranja u tempu	
Nepravovremeno dostavljanje original izvještaja od delegata	1-5 utakmica u tempu delegiranja	
Piće, ručak ili večera sa klubom ili na račun kluba	1- 10 utakmica u tempu delegiranja	
Nepoštovanje marketinških obaveza KSCG	5 utakmica	
Sudija koja na utakmici ne poštuje marketinške i sponzorske obavezne KSCG,	zabrana vršenja dužnosti na 5 utakmica u tempu delegiranja	
Službeno lice koje naplati veće troškove od utvrđenih daljinarom. Više naplaćeni iznos, odnosno razlika, vraća se uplatnicom na tekući račun oštećene strane.	zabrana vršenja dužnosti u trajanju od 2 do 6 mjeseci	
Za sve prekršaje koji nisu predviđeni ovim kaznenim odredbama kao i nepridržavanje sudijskog i delegatskog pravilnika ili na neki drugi način ometa rad organa KSCG i SK KSCG, kao i nesavjesno i neuredno obavljanje dužnosti i nesportsko ponašanje, zavisno od težine prekršaja	od 1 do 10 utakmica u tempu delegiranja, a za teže prekršaje i vremenskom kaznom zabrane vršenja dužnosti u trajanju od 1 do 6 mjeseci ili do kraja takmičarske sezone	
Ukoliko je kontrolor suđenja dao ocjenu, a nakon ekspertize suđenja SK KSCG pokaže se da je data ocjena neopravdana i nerealna	od 2 do 5 utakmica	

Sve kazne sudija, kontrolora i delegata se objavljuju se u Biltenima Komesara takmičenja i prenose se na sledeću sezonu.

Na sve novčane kazne nije dozvoljena žalba.

. Svaka sljedeća novčana kazna po istom osnovu se duplira.

Član 69

O disciplinskim prekršajima klubova, ekipa, igrača, trenera, službenih lica, sudija i delegata u ovom takmičenju i povodom ovog takmičenja, odluke donosi Komesar lige. Odluke Komesara lige su konačne, osim u slučaju vremenske zabrane vršenja dužnosti ili igranja, kada žalbu na prvostepenu odluku rješava Disciplinska komisija KSCG. Uz žalbu se dostavlja dokaz o plaćenju taksi u visini od 100 bodova.

Član 70

Ukoliko ekipa odustane od takmičenja kazniće se prema odredbama Pravilnika o takmičenju Košarkaškog saveza Crne Gore.

IX FINANSIJSKE ODREDBE

Član 71

Prihod od utakmice pripada organizatoru utakmice.

Član 72

Ekipa koja ne nastupi na utakmici iz neopravdanih razloga, obavezna je da svom protivniku nadoknadi sve troškove koje je imao za odlazak na utakmicu (ako je gost) i troškove organizacije utakmice (ako je domaćin). Visinu nadoknade, na osnovu dokumentovanog zahtjeva, određuje Komesar lige.

Član 73

Klub je dužan da svoje finansijske obaveze vezane za učešće u takmičenju ili odluke o novčanoj kazni klubu ili odgovornom, odnosno službenom licu kluba ispuni u propisanom roku.

Odredba stava 1. ovog člana važi i za sva druga lica kojima Komesar izrekne novčanu kaznu.

Klub je dužan da svoje finansijske obaveze po osnovu odluke o novčanoj kazni klubu ili odgovornom, odnosno službenom licu kluba izvrši u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke o kazni.

Komesar je odgovoran za obezbeđenje sprovođenja izrečenih disciplinskih mjera.

Član 74

Prijedlog vrijednosti boda za obračun članarine klubova, iznos takse službenih lica (delegata, sudija pomoćne sudije, kontrolori) određuje Upravni odbor KSCG.

Član 75

Odluku o pokrivanju troškova takmičenja, troškova sudija i delegata donosi Upravi odbor KSCG najkasnije sa odlukom o Sistemu takmičenja za nastupajuću sezonu.

Takse sudija, delegata i pomoćnih sudija utvrđuju se posebnom odlukom Upravnog odbora KSCG.

Naknadu troškova (takse) službenih lica isplaćuje organizator utakmice najkasnije 24 sata prije zakazanog početka utakmice, uplatom na tekući račun službenog lica.

Ukoliko se utakmica ne odigra zbog nedolaska gostujuće ili domaće ekipe, klub organizator utakmice je dužan da isplati troškove (takse) službenih lica u punom iznosu, u skladu sa stavom 1. ovog člana. U slučaju ponovnog igranja utakmice putne troškove službenih lica snosi klub koji je odgovoran za neodigravanje utakmice, ili se odlukom Komesara troškovi dijele.

Delegat dostavlja Komesaru izveštaj o isplaćenim taksama i putnim troškovima.

Član 76

Klubovi su dužni da svoje finansijske obaveze po osnovu odluka o novčanim kaznama, kao i sve druge finansijske obaveze u vezi sa takmičenjem, izvršavaju u roku od 15 (petnaest) dana. U protivnom, klub će biti suspendovan. Isto važi i za igrače, trenere i sva službena lica u vezi sa novčanim kaznama koje im je izrekao Komesar.

Kazne izrečene pojedincima plaća klub.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 77

Slučajevi koji nijesu predviđeni ovim Propozicijama rješavaju se na osnovu Pravilnika o takmičenju KSCG i ostalih propisa KSCG.

Član 78

Tumačenje ovih Propozicija daje Upravni odbor KSCG.

Član 79

Propozicije se donose najkasnije 30 dana prije početaka sezone i ne mogu da se mijenjaju nakon usvajanja.

Propozicije su punovažne kada ih potvrdi Upravni odbor KSCG.

U Podgorici, 28.04. 2026.godine

UPRAVNI ODBOR

KOŠARKAŠKOG SAVEZA CRNE GORE

